



Parlatz occitan ?



Una enquesta bailejada per l'Ofici public de la lenga occitana (Oplo) escandalha los locutors occitans dins los **airals** d'Aquitània Nòva e de la region Occitania, e tanben sus lo territòri de la Val d'Aran de l'autra man de la confinha amb Espanha.

L'enquesta sociolinguistica menada per l'Oplo **balha** un perfil tipe dau locutor occitan : un òme de la seissantena, que viu dins lei territòris de la ruralitat. Mai de 500.000 personas parlan o comprenon l'occitan dins l'**airal** de l'estudi (21 despartaments e lo territòri de la Val d'Aran). Una cifra qu'es a **demenir** (3 a 4 ponchs en 10 ans). Coma lo mòstra l'enquesta menada au prèp de 8.000 personas, 7 % de las personas dison « parlar occitan aisidament, o pron per una convèrsa simpla ». 43 % de l'**escapolon** dison comprene, foguèsse pas qu'un pauqueton, l'occitan. Es pas tant parlat dins los despartaments fòrça urbanizats (Garona-Nauta, Gironde) mas pòt agandir fins a 22 % dins de territòris gaire poblats coma Losèra o Charenta Occitana (al Levant Nord de Charenta a la confinha de Dordonha).

Erau se lascia pas **rosegar**. Aquò vendriá de la voluntat dels poders publics, çò ditz Charline Claveau, presidenta de l'Oplo : « Los estatjants son acostumats d'ausir l'òc dins lo cada jorn. I a de

radiòs, d'emissions de television que fan usatge d'aquela lenga. La premsa institucionala li **baila** tanben una plaça. Dins lo tram, las anòncias se fan tanben en òc. Dins las escolas, l'academia de Montpelhièr es una de las mai valentas amb 15000 escolans ». Es dins la familha que l'occitan se transmet. « Los parents e los grands son mai lèstes a parlar occitan a sos enfants e sos **felens** ». Un constat de mai : la cultura occitana **atrai** los joves. Venon a la lenga per lo biais de la musica e de la dança d'inspiracion trad'. Los sitis Internet e los **malhums** sociaus en lenga d'òc son de mai en mai **trevats**.



Integralitat de l'estudi sus ofici.occitan.eu

/balhar/ fournir **/airal/** aire, endroit **/demenir/** diminuer **/escapolon/** échantillon **/rosegar/** ronger **/bailar/** attribuer **/felens/** petits-enfants **/atraire/** attirer **/malhum/** réseau **/trevar/** fréquenter.

Parlez-vous occitan ?

Une enquête pilotée par l'Office public de la langue occitane dresse un état des lieux de l'occitan dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, ainsi que sur le territoire frontalier du Val d'Aran (Espagne).

L'enquête sociolinguistique menée par l'Office public de la langue occitane (Oplo) dresse un profil type du locuteur occitan : un homme, sexagénaire, vivant en zone rurale. Plus de 500 000 personnes parlent ou comprennent l'occitan dans le périmètre de l'étude (21 départements et le territoire espagnol du Val d'Aran). Un chiffre en constante diminution (3 à 4 points en 10 ans). Comme le révèle l'enquête menée auprès de 8 000 personnes, 7 % des personnes déclarent « parler occitan sans difficulté, ou suffisamment pour tenir une conversation simple ». 43 % de l'échantillon affirme comprendre ne serait-ce qu'un petit peu l'occitan. Il est très peu utilisé dans les départements fortement urbanisés (Haute-Garonne, Gironde) mais peut atteindre jusqu'à 22 % dans des territoires peu peuplés comme la Lozère ou Charente Occitane (située du nord-est du département de Charente à la limite de la Dordogne).

L'Hérault résiste bien à cette érosion. Cela s'explique par le volontarisme des pouvoirs publics, estime Charline Claveau, présidente de l'Oplo : « Les habitants ont l'habitude d'entendre l'occitan dans leur quotidien. Il y a des radios, des émissions de télévision qui utilisent cette langue. La presse institutionnelle lui fait également de la place. Dans le tramway, les annonces se font aussi en occitan. Au niveau scolaire, l'académie de Montpellier est l'une des plus dynamiques avec 15 000 élèves. » Néanmoins, c'est au sein de la famille que l'occitan se transmet. « Les parents et les grands-parents sont plus prompts à parler occitan à leurs enfants et petits-enfants ». Un autre constat : l'occitan est une culture qui attire les jeunes générations. Ils viennent à la langue par la musique et la danse d'inspiration trad'. Les sites internet et les réseaux sociaux en langue occitane connaissent également une hausse de fréquentation.

ofici.occitan.eu